

**NDZAWULO YA DYONDZO YA LE GAUTENG
XITHIFIKHEITI XA XIKAMBELO XA LE HENHLA**

**XITSONGA XA RIRIMI RA VUMBHIRI
NHLAWULO WA LE HENHLA
(Papila ra Vunharhu)**

XIYENGE XA A

XIVUTISO XA 1

XITSALWANA

1. U kongome nhlokomhaka swa nyanyula u lo tivumbela nhlohletelo. (inspiration)	<u>Levele 4</u> Swi hume ngopfu eka nhlokomhaka. Vundzeni bya mahungu a byi yelani ni xivutiso.	<u>Levele 3</u> Swi khumba nhlokomhaka ka ntsongo. A swi nyawuli ku hava vuswikoti byo tivumbela.	<u>Levele 2</u> Kongome swinene nhlokomhaka. Vuswikoti byo tivumbela.	<u>Levele 1</u> Kongome swinene nhlokomhaka. Vuswikoti byo tivumbela no nyanyula ro hlarisa.
Ku kambela (5)	1	2	3 - 4	5
2. Ku peleta. Ntirhiso lowunene wa ririmi. Ku hikahata.	<u>Levele 4</u> Ku tsandzeka ku peleta marito hinkwako. Ku tirhisa marito hi ndlela yo ka yi nga lulamangi' Ku hava ku titwa pfumaleka ku hikahata.	<u>Levele 4</u> Ku tsandzeka ku peleta ngopfu. Ku tsandzeka ku tirhisa ririmi kahle. Swi hava nkoka a swi kombi ku titwa. Ku hikahata loku nga lulamangiki/ko kayivela.	<u>Levele 2</u> Swi hoxo swo peleta swo hlaya. Ntirhiso wa ririmi lowunene. Ku ni nkoka swihoxo swo hikahata switsongo.	<u>Levele 1</u> Swihoxo swintsongo swo peleta. Ntirhiso wa ririmi lowunene swinene. Swi ni nkoka no nyanyula swinene. Ku hikahata lokunene swinene.
Ku kambela (6)	1	2 - 3	4 - 5	6
3. Xivumbeko xa swivulwa. Ntirhiso wa ririmi.	<u>Levele 4</u> Xivulwa xo ka xi nga nyawuli Maendli a ya tirhisiwangi hi mfanelo. A swi nyawuli.	<u>Levele 3</u> Xivulwa xo ka xi nga helelangi. Swivulwa swo ka swi nga yelani. Swihoxo eka ntirhiso wa ririmi leswi onhaka ku twisiseka ka vundzeni bya mahungu.	<u>Levele 2</u> Swivulwa leswi hetisekeke. Ntirhiso wa swivulwa hi ku hamba-hambana ka swona. Ntirhiso wa ririmi kahle.	<u>Levele 1</u> Ku twananisa na matirhiselo. Lamanene ya swivulwa swo hamba-hambana. Swi ni xindzhuti Ririmi ri tirhisiwa hi muxaka lowu tengeke no twala swinene a ku vonaki swihoxo.
Ku kambela (6)	1 - 2	3	5 - 6	7 - 8

4. Tindzimana.	<u>Levele 4</u> Swivulwa swi hlangene-ku hava tindzimana. Ku hava masungulo ni mahetelelo. Vonelo ra miehleketo ri hlanga-hlanganisi-wile.	<u>Levele 3</u> Ku twanana loku ntsongo nhlokomhaka na tindzimana. Swivulwa swi ni mavonelo ya miehleketo yo tala. A ku na ku hambana lokukulu ka nhlokomhaka, vundzeni ni mahetelelo.	<u>Levele 2</u> Ku vonaka ntwanano exikarhi ka nhlokomhaka ni tindzimana to hambana. Ntwanano wa nhlokomhaka a wu hetisekanga swinene. Masungulo. Vundzeni ni mahetelelo swa vonaka. Ndzandzelano wo komba leswaku ku ni ndzima.	<u>Levele 1</u> Tindzimana leti vonakaka swinene no leha hi ku hamba-hambana. Ntwanano wa nhlokomhaka wu kona. Ku ni ku twanana exikarhi ka swivulwa ni tindzimana. Masungulo, Vundzeni ni mahetelelo swi ni ndzandzelano lowunene wu nga ni ntwanano.
Ku kambela (5)	1	2	3 – 4	5
5. Vundzeni. Masungulo.	<u>Levele 4</u> Ku hava masungulo.	<u>Levele 2</u> Masungulo yo leha no ka ya nga nyanyuli.	<u>Levele 2</u> Masungulo yo koma no nyanyula.	<u>Levele 1</u> Masungulo yo kongoma no koka mahlo.
Ku kambela (3)	0	1	2	3
Mahungu	<u>Levele 4</u> Mahungu yo hlanga-hlangana no ka ya nga twisiseki.	<u>Levele 3</u> Mahungu yo ka ma nga yelani naswona a ya vumbekelanga ku nyanyula.	<u>Levele 2</u> U ringetile swinene ku twananisa mahungu ya yena.	<u>Levele 1</u> Mahungu ya twananisiwile ni ndzandzelano lowunene wo nyanyula.
Ku kambela (10)	1 – 3	4 – 5	6 – 7	8 – 10
Mahetelelo.	<u>Levele 4</u> Ku hava mahetelelo.	<u>Levele 3</u> Mahetelelo yo ka ya nga enerisi.	<u>Levele 2</u> Mahetelelo ya kona kambe a ya nyanyuli.	<u>Levele 1</u> Mahetelelo lamanene.
Ku kambela (3)	0	1	2	3

XIYENGE XA B

XIVUTISO XA 2

PAPILA 2.2

1. Leswi landzelaka swi lulamile. Adirese. Masungulo. Mahetelelo.	<u>Levele 4</u> Swihoxo swo tala. Ku tsema marito no hikahata adirese. Khodi ku hava kumbe siku. Masungulo ni mahetelelo lama nga lulamangiki.	<u>Levele 3</u> Swihoxo switsongo eka tindhawu to karhi. Ku tsema marito ni ku hikahata adirese. Khodi ku hava. Nhlokomhaka a yi nkhwatihawanga masungulo ni mahetelelo lama nga lulamangiki.	<u>Levele 2</u> Ku tsema marito ni ku hikahata adirese. Ku tluriwe ntila laha swi nga fanelangiki. Xihoxo xa maletere lamakulu emahetelelweni.	<u>Levele 1</u> 100% vululami. Xivumbeko lexinene xa papila ku landzeleriwe swilaveko hinkwaswo.
Ku kambela (5)	1	2	3-4	5
2. Xivumbeko lexinene xa papila ra xinghana ni ra ximfumo.	Papila ra xinghana ri tsariwe onge i ra ximfumo/Ra ximfumo onge i ra xinghana.	Papila ra ximfumo kambe ri ni swihoxo no kayivela switsongo.	Ntirhiso wa xivumbeko lexinene ni swihoxo swo karhi-a ku tluriwangi ntila laha swi nga fanela.	100% Vululami Xivumbeko lexinene xa papila ku landzeleriwe swilaveko hinkwaswo.
Ku kambela (7)	2	3-4	5-6	7
3. Ku lulama ka Thoni. Xitayili. Rejistara. Dikixini. Ku hikahata xivumbeko xa xivulwa na tindzimana.	Thoni yo ka yi nga ri yona yo khovolela. Xivumbeko xa xivulwa xo ka xi nga nyawuli na ndzimana ya kona. Masungulo ni mahetelelo yo ka ya nga ri wona. Tindzimana a ti avanyisiwangi.	Ku ringetiwiwe ku endla swona. Swivulwa swo pfumala ntwanano. Ku ringetiwiwe ku vumba tindzimana kambe a swi hetisekanga.	Xitayili rejestara na dikixini hi swona. Ku fikeleriwe xikongomelo xa kona. Mahetelelo lamanene. Xivulwa xo hetiseka. Swivulwa hi tinxaka to hambana swi tirhisiwe etindzimaneni to hambana.	Xitayili, rejestara na dikixini hi swona. Xikongomelo xi fikeleriwiwe swinene. Swivulwa hi ku hambana ka swona. Ririmi ro hlantsweka ro pfumala swihoxo.
Ku kambela (8)	2	3-4	5-6	7-8

[20]

2.1 ATIKILI
2.3 N'WANGULANO

1. Ku lulama ka xivumbeko.	<u>Levele 4</u> A ku landzeleriwanga xivumbeko.	<u>Levele 3</u> Ku landzeleriwe xivumbeko switsongo.	<u>Levele 2</u> Ku landzeleriwe xivumbeko.	<u>Levele 1</u> Ku landzeleriwe xivumbeko swinene.
Ku kambela (5)	1	2	3-4	5
2. Thoni ya kahle. Xitayili. Rejistara. Dikixini. Ku hikahata. Xivumbeko.	Thoni yo ka yi nga ri yona xivumbeko xa xivulwa xo ka xi nga nyawuli.	Thoni yo ka yi nga ri yona switsongo. Swivulwa swo ka swi nga hetisekanga. Ku rhendzelekiwa ndhawu yin'we.	Thoni hi leyi lavekaka. Swivulwa swo hetiseka. Swivulwa swi tirhisiwe hi ku hamba-hambana ka swona.	Thoni hi yona swinene. Swivulwa swo hamba-hambana swi tirhisiwe kahle swinene. Ku hava swihoxo. Ntirhiso lowunene wa ririmi.
Ku kambela	2	3-4	5-6	7
3. Ku landzelela nhlokomhaka na ku leha ka ntirho.	Ku humiwe ngopfu eka nhlokomhaka. Swi lehisiwe ngopfu.	Ku khumbiwe nhlokomhaka kambe a nga fikeleli xikongo- melo swi lehile.	Ku landzeleriwa nhlokomhaka. Ku fikeleriwa xikongomelo swi lehe kahle.	Ku landzeleriwe nhlokomhaka swinene.
Ku kambela	2	3-4	5-6	7-8
NTSENGO: 20				

NTSENGO WA XIYENGE XA B: [20]

XIYENGE XA C**XIVUTISO XA 3****VUTITIVISI, XIRHAMBO NA MATIMU YA MUFU**

1. Ku lulama ka xivumbeko.	<u>Levele 4</u> A ku landzeleriwanga xivumbeko.	<u>Levele 3</u> Ku landzeleriwe xivumbeko switsongo.	<u>Levele 2</u> Ku landzeleriwe xivumbeko.	<u>Levele 1</u> Ku landzeleriwe xivumbeko swinene.
Ku kambela (2)	1	2	3-4	5
2. Thoni ya kahle. Xitayili. Rejistara. Dikixini. Ku hikahata. Xivumbeko.	Thoni yo ka yi nga ri yona xivumbeko xa xivulwa xo ka xi nga nyawuli.	Thoni yo ka yi nga ri yona switsongo. Swivulwa swo ka swi nga hetisekanga. Ku rhendzelekiwa ndhawu yin'we.	Thoni hi leyi lavekaka. Swivulwa swo hetiseka. Swivulwa swi tirhisiwe hi ku hamba-hambana ka swona.	Thoni hi yona swinene. Swivulwa swo hamba-hambana swi tirhisiwe kahle swinene. Ku hava swihoxo. Ntirhiso lowunene wa ririmi.
Ku kambela (5)	2	3-4	5-6	7
3. Ku landzelela nhlokomhaka na ku leha ka ntirho.	Ku humiwe ngopfu eka nhlokomhaka. Swi lehisiwe ngopfu.	Ku khumbiwe nhlokomhaka kambe a nga fikeleli xikongo- melo swi lehile.	Ku landzeleriwa nhlokomhaka. Ku fikeleriwa xikongomelo swi lehe kahle.	Ku landzeleriwe nhlokomhaka swinene.
Ku kambela (3)	2	3-4	5-6	7-8
NTSENGO: 20				

NTSENGO WA XIYENGE XA C: [20]